

# Re etela serapa sa diphoofole

Sesotho

Mohato

5



Zandile Malaza & Molteno staff



**Re etela serapa sa diphoofolo**

**Sesotho**

**Mohato 5**

ISBN: 978-1-77981-039-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Zandile Malaza & Molteno staff

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Carin Maehr

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya pele: 2023.



# Re etela serapa sa diphoofofo



Zandile Malaza & Molteno staff




Ke mafelo a beke, mme phaposi ya rona e etela *Kruger National Park*.

Ke serapa se seholohadi sa diphoofolo ka hara naha.

Ha o sheba mmapa, o tla lemoha hore e hokahanya diprofense tsa Mpumalanga le Limpopo.

Re thabile thabang ena!



Ka matjeke ra kopana le mosupatsela wa bahahlaudi wa rona, Katleho.

“Dumelang bohle! Ke kopa le mpitse Katli,” a realo.

“Serapa sena ke sebaka se kgutsitseng, ka hoo ke kopa re buele fatshe.”



Ke rona ba le re leba ka hara serapa. Ka tshohanyetso Katli a emisa bese. A sheba ka diferekeikere tsa hae. O bonala a thabile haholo!


“Ke mang ya bonang phoofolo e dibonto e hatisitsweng hodima tjehelete ya rona ya R200?” a botsa, a supa sefateng.

Ee! Ke ya ne! Re bona lengau le dutse lekaleng la sefate. Tjhe, re lehlohonolo e le ruri!

Hlokomela, tshepe! Hlokomela, phala! Ho na le lengau le lapileng haufinyana.








E se kgale, Katli a emisa bese hape.

A re, “Ke mang ya bonang phoofolo e dinaka di kgolo e hatsitsweng hodma R100 ya rona?”

Ee! Ke yane! Re bona nare ka hara mofero.

Hlokomela, lefiritshwane! Ho na le nare e tenehileng haufinyana!





Re tswelapele ka hara serapa.

Katli o emisa bese hape! O bonala a thabile hape!

A re “ke mang ya bonang phoofolo e hatisitsweng hodima R50 ya rona?”

Ee! Ke yane! Re bona tau ka tlasa sefate. Ruri re lehlohonolo!

Hlokomela, phofu! Tau yeo e na le meno le dinala tse bohale!






Ke rona bao re tswela pele ka hara serapa.

Kgetlong lena, bohle re bona tlou e kgolo e thokwa ka pela rona!

Katli a re, “Phoofolo ena e manaka e hodima tjhelete ya pampiri e leng R20!”

Hlokomela, phokojwe! Manaka ao a tlou a malelele, hape a bohale.





Re kenella hare ka serapeng.

Katli a emisa mokganni wa bese. O thabile haholo-holo!

A re, “Ke mang ya bonang phoofolo e ikgethileng e hodima tjelete ya pamiri ya R10?”

Ee! Re bona ditshukudu tse pedi ka hara mofero.

Katli o re bolella hore ditshukudu di kotsing. Ka maswabi, batho ba di tsoma bakeng sa manaka a tsona. Re lehlohonolo ruri hore re di bone!








Katli a kopa mkganni wa bese ho ema sebakeng sa pikiniki hore re tle re je.

Katli a re, “Re bone diphoofolo tse kgolo tse hlano! Kgale kwana, diphoofolo tsena di ile tsa rehwa “tse kgolo tse hlano” hobane e ne e le tsona tse hlano tse kotsi-kotsi ho di tsoma.”



Ha re qeta ho ja dijo tsa motshehare ra kena beseng ho leba hae.

Re thabile re batla ho bona diphoofolo tseo re tla di fumana ha re kgutla.





Serapa sa diphoofolo ke sebaka se tletseng mehlo-hlolo.



### Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamuno
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Nohal!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaitha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longa
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo bottle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**  
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute  
Zenex Foundation, but you may not change  
this work in any way or use it commercially.

